

t5_metric_2 (TMTLSwetCwxoJbEwwRL- Fiqpu4ezF8WQ8jNt)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_metric_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_metric_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v9_metric_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_metric_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_metric_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r3_metric_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v6_metric_1 X0) \wedge ((v8_metric_1 \\ X0) \wedge ((v9_metric_1 X0) \wedge (l1_metric_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 \\ X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow ((X2 \in k1_metric_2 X0 X1) \Leftrightarrow (r3_metric_2 X0 X2 X1)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v8_metric_1 \\ X0) \wedge (l1_metric_1 X0))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge \\ m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r3_metric_2 X0 X1 X2) \Rightarrow (r3_metric_2 \\ X0 X2 X1)) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v6_metric_1 X0) \wedge ((v8_metric_1 \\ X0) \wedge ((v9_metric_1 X0) \wedge (l1_metric_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 \\ X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow ((X1 \in k1_metric_2 X0 X2) \Rightarrow (X2 \in k1_metric_2 X0 X1)))) \end{aligned}$$